

Lo can e lo pòrc

Numéro d'inventaire COMDT : 2584-24

Transcription :

italique : mots approximatifs / français

[...] : mots inaudibles

[xxx] : bruits extérieurs

Il m'en était revenue une histoire de bête, d'un chien et d'un cochon, oui vous la connaissez peut-être sinon.

Eh bien c'est le chien qui va vers le cochon et qui lui dit, ah oui...

Lo can, qu'èra, *le chien...*, lo can de bergèr, un labrit, se'n va de cap au pòrc que avèva la carn, los rèstes. - « Ò ! lo pòrc », li ditz, « mon paure, te soèghan pas bien coma a jo, tè ! te aupes bien amb los òs e los restas, mes jo, espia tot çò que me balhan ! »

- ... « Que òc ! mes èi vist benlèu passar bien pòrcs dens aqueth cortelh. »

E oui, lo suèghan. Mes durava pas qu'un an.